

Ugovorne strane:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, ulica La Benevolencije broj 16, koje zastupa ministar Admir Katica, (u daljem tekstu: Kupac) i

Štamparija Fojnica d.o.o Fojnica, Prokoški put bb, ID broj 4236045660000, koje zastupa direktor, Senad Šabanović (u daljem tekstu: Dobavljač)

zaključili su:

UGOVOR
o nabavci štampanog materijala (sukcesivno)

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka štampanog materijala (sukcesivno) za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Nabavka je izvršena na osnovu Odluke broj: 04-1-11-4-60510/24 od 29.11.2024. godine, Odluke o izmjeni i dopuni odluke broj: 04-1-11-4-60510-1/24 od 11.12.2024. godine i Obavještenja o nabavci broj: 1364-1-1-129-3-96/24 od 31.12.2024. godine.

Ugovor se zaključuje u skladu sa odredbama Okvirnog sporazuma broj: 04-01-11-4-60510-8/24 od 04.04.2025. godine i Ponudom Dobavljača nakon provedene e-aukcije, broj: 5/25 koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2.

Ukupna vrijednost ovog Ugovora bez PDV-a iznosi 54.770,00 KM (pedesetčetirihiljadestotinasedamdeset i 00/100 KM).

Cijene su fiksne i ne mogu se mijenjati za vrijeme važenja ovog Ugovora.

Član 3.

Kupac će ugovorenu cijenu plaćati u roku od 30 dana nakon isporuke i dostavljanja fakture.

Član 4.

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu isporuku roba izvrši najkasnije u roku od 7 dana od zahtjeva Kupca i prijema narudžbenice.

Član 5.

Ukoliko poslije zaključenja ovog Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja obaveza definisanih ugovorom, rokovi izvršenja obaveza će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja strana u ugovoru i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja, imperativne odluke vlasti i slično.

Strana u ugovoru koja je pogođena višom silom. odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti uz prilaganje odgovarajućih dokaza.

Član 6.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i traje godinu dana ili do realizacije ugovorene vrijednosti.

Član 7.

Sva, eventualno sporna pitanja rješavat će se dogovorom, štiteći obostrane interese.

U slučaju nemogućnosti zajedničkog rješenja, eventualno nastalog spora, spor će rješavati nadležni sud u Sarajevu.

Član 8.

Dobavljač nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ugovora o javnoj nabavci, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

Član 9.

Ovaj Ugovor izrađen je u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih po dva (2) zadržava svaka strana.

DOBAVLJAC
Štamparija Fojnica d.o.o Fojnica

direktor, Senad Šabanović

Broj:

38/25

Datum:

14.04.2025

KUPAC
MUP KANTONA SARAJEVO
ministar, Admir Katica

Broj: 04-01-11-4-60510-9/24

Datum: 14.04.2025. godine